




# Sindiwe le dintšhi tša mollo

Puku ye ke ya:

---









*Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.*

*Sindiwe le dintšhi tša mollo*

Illustrated by Jano Strydom

Written by Cheréne Pienaar

Designed by Tess Gadd

Translated by Nal'ibali

with the help of the Book Dash participants in Cape Town on 30 August 2014.



ISBN: 978-1-928318-85-9


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

**Attribution:** You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**No additional restrictions:** You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:** You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

**No warranties** are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.







Ka letšatši le lengwe go ile  
gwa belegwa ngwana wa  
bohlale kudu kua Gungululu  
go la Kapa Bohlabela.

Leina la gagwe e be e le  
Sindiwe Magona.

E be e le yo mogolo gare ga  
bana ba seswai ka moka.





Bošego, koko wa gagwe o be a anega  
dikanegelo tša maleatlana ka ga  
dintatauwane le makgema, diphoofolo  
tša lešokeng, dibata tše dikgolo le  
diphedi tše dinnyane tša nageng.

E be e le nako yeo Sindiwe a bego a e  
rata kudu.





Sindiwe o be a rata sekolo gomme a  
na le toro ya go ba morutiši.





E rile ge Sindiwe a etšwa mahalalagading, lapa la  
gabo la beakanya go keteka moletlo.

O filwe dilo tša go kgethega gore a di apare  
gomme mokgalabje wa bohlale a mo reta:

Ditšhegofatšo, bophelo bjo botelele!  
A badimo ba gago ba go hlokomele!






Sindiwe o ile a hwetša tlhahlo ya  
borutiši. O be a thabile kudu a  
thabetše go ruta sekolong sa gagwe  
sa mathomo.

Efela bana ba be ba se na diteseke  
goba dipuku tšeо ba ka ngwalelago  
go tšona. Seo se ile sa tšoša  
Sindiwe kudu.

O tla ba morutiši yo mobotse  
bjang mola bana ba se na fao ba  
ngwalelago goba go dula?







O ile a tloga sekolong a ya go šoma bjalo  
ka mohlwekiši.

O šomile ka dintlong tša go fapana tše nne.  
Ka nako ye nngwe batho ba gona ba be  
ba mo swara gampe gomme Sindiwe a se  
ipshine le gatee.






Sindiwe ka dinako tšohle o be a ithuta.

Mošomo wa gagwe wa boima o ile wa  
mo lefa mafelelong! O thopile thušo ya  
mašeleng go ya go ithuta yunibesithing  
ya New York.

Yena le bana ba gagwe ba bannyane ba  
bararo ba ile ba paka mekotla ya bona  
ba ya moše wa mawatle go la United  
States of America.







Gona fao Sindiwe o ile a  
ithutela go ba modirela-leago.

O be a nyaka go thuša ba  
malapa go kaonafatša maphelo  
a bona.





O rile go fetša dithuto tša gagwe, a  
šoma ka USA sebaka sa mengwaga  
ye masomepedi.

O rile ge a le fao Sindiwe a botša  
lefase ka ga Afrika Borwa, le ka moo  
batho ba phelago boima fao.





Batho ba be ba rata go theeletša  
dikanegelo tša gagwe, ebile ba rata go  
ithuta tše dintši ka ga Maafrika Borwa.

Bohole ba ile ba šoma mmogo go leka  
go fetola dilo ka Afrika Borwa.







Efela Sindiwe o be a hlologela  
naga ye a belegilwego go yona.

O be a nyaka go anegela batho  
ba gae dikanegelo tša gagwe.

Ka fao o ile a paka merwalo  
ya gagwe, a namela sefofane,  
gomme a tshela mawatle a tla

Cape Town.







Go rata dipuku le dikanegelo  
ga Sindiwe, go mo thušitše  
gore a ngwale mekgobokgobo  
ya dipuku. Gomme bana le  
batho ba bagolo ba rata go  
bala dikanegelo tša gagwe.



Batho ba bantši ba mmitša  
“Nomabali” ka gobane o dula  
a ngwala, a anega le go bala  
dikanegelo.



